

Andja KRESEVIC:

BORBENA OKLADINA KOZARE

Prije rata pohađjala sam gimnaziju u Prijedoru.

Rat me je zatekao u VII razredu gimnazije.

Sa mnom u školu išla je i Nena Pastaja, iz Bosenskog Novog. Putovala je sa mnom vozom. Jednog dana primjetila sam kako Nevenka nosi veliku tašnu. Toga dana nešto se dogovara-
la sa Slavicom Vlk /udata za Nazife Maglajlić/. Iako sa mnom
nije nikada otvorenije razgovarala sada je, pošto smo sjedile
u jednoj klupi, počela da goveri Slavici o tome kako joj je
Brane Radić dao ovu tašnu i da je nije smjela držati kod kuće,
jer se plašila mačeha. "Pošto mi je to Brane jutros donio nisam
smjela da ostavim kod kuće, jer može doći policija, pa sam po-
nijela u školu." Govorila je kako ne zna šta da radi sa ovom
tašnom. Slavica je u to vrijeme stanovala u Brezđanima kod
nekog folksdojčera. Zbog toga ni ona nije smjela da primi ovu
tašnu, iako nismo znale šta se u njoj nalazi. Nena mi se obra-
tila pitanjem da li bi htjela da toga dana ostanem pa da pješi-
ce krenemo kući. Istovremeno me je zapitala da li imam koga od
poznanika u Prijedoru. Rekla sem da se poznejam sa porodicom
Jove Smiljanića sa Šijom kćerkom sam išla u osnovnu školu. Nena
i ja otišle smo kod kuće Jove Smiljanića. Ona je nosila onu ta-
šnu /u njoj nije bilo mnogo literature/. Međutim, nismo se usu-
dile da tašnu ostavimo ovdje. Znam da Nena nije smjela da je o-
dnes uvezet u Bosenski Novi, a Slavica Vlk se plašila stanodav-
ca, pa je tašna ostala kod nene. Sakrila sam je kod kuće u

ormen, pa sam je kasnije predala Beni Bastaji.

Te ovome sam tada zaključila da je Nena uključena u rad i da bi mogla biti skojevka. Pričala nam je o zabavi koja je održana u Bosanskom Novom. To je bila zabava koju su priredili radnici. Govorila je kako su poslije zabeve proganjani neki radnici od strane policije.

Sjećam se još jednog događja. U 1939. ili 1940. godini osjetilo se djelovanje napredne omladine u gimnaziji. Jednoga dana došla sam u školu i primjetila nešto neobično. Djaci VIII-og razreda se zatvorili u svome razredu i stajala su na prozorima i nisu dozvolili profesorima da udju u razred. Bila je to neka vrsta štrajka. Gledala sam to kao posmatrač, jer nisam bila uključena u rad omladine. Bilo je to upravo u vrijeme kada je za direktora škole došao profesor Crba. Sjećam se da su djaci tada spominjali ljetićevece. Tako se sjećam da su oni zakaživali "dvoboje" na ljubijskoj stanici, ali do toga nije dolazilo. Sjećam se da je među ljetićevcima bio sin tadašnjeg poslanika i pravoslavnog sveštenika Danilovića, iz Ljubije. Po red njega bio je još jedan, mislim da se prezivao Bereta, takođe iz Ljubije, koji se nalazi u emigraciji.

Poznato mi je da je naš VII razred bio veoma kompaktan, osim Nitrovića, koji je imao brata profesora, te Danilevića i Berete, koji su se isticeli kao ljetićevoi.

U školi je bio dobro razvijen literarni rad. Na nama je radio profesor srpsko-hrvatskog jezika Niko Šavić. Na primer, cijeli razred bi radio na obredi pojedinih tema, narodnih običaja i sl. Poslije toga kritički bi se osvratali na tu obradu. Postojale su i pojedine sekcijske, diletanske i druge, pa su davane priredbe, odlazilo se u Bosanski Novi, Sanski Most i

okolna sela oko Prijedora. Sjetam se priredbe u Brezičanima.

Na ovoj priredbi bio je i profesor Niko Pavić, sa djacima. Priredba je održana u školi u Brezičanima. U školi je tada kao učitelj radio Ilija Kenter. Na priredbi je došlo do izvikivanja: "Bivio Staljin" i sl. Sutradan su došli Ženderovi, pokupili dječake i odveli ih.

Neposredno pred rat u Brezičane je došla na dužnost učiteljica Zdenka Gabrić. Muž joj je bio tehničar, zaposlen u rudniku Ljubiji. Zdenka je bila vrlo napredna žena. Kod nje je dolesila Irena Kiš. Irena se je pozivala da idemo kod Zdenke. One su mi često govorile o tome kako da se osamostalim od roditelja. Nisu tjele da mi otvorenije kazu što žele pa mi je ovo osamostaljivanje izgledalo neshvatljivo. Kako je moguće da se osamostalim od roditelja za koje sam, kao i svi ostali, bila tako vezana? Na tom se i završio naš razgovor. Koliko mi je poznato, Irena je nekoliko puta dolezala kod Zdenke. Jednoga dana dok smo isle od Zdenke, srele smo Žarka Čigonjanina koji je iz Brezičana išao prema Dragotinjoj. On je u to vrijeme nešto radio, ali nisam znala u čemu se sastojao njegov rad.

U našem razredu predavala je njemački jezik profesorka Mladjenović. Ona je bila veoma stroga. Jednoga dana nam je rekla da ćemo imati pismeni iz njemačkog. Trebalo je vršiti prevod služeći se riječnikom. Grupa djaka /nas sedmoro/, nije imala riječnika. Profesorica je zatražila da doneseno riječnike, ali se ispostavilo da nas sedmoro nemamo riječnika. Profesorica je počela da više zbog toga što nismo imali odgovarajućih riječnika koje raniji profesor od nas nije tražio. Zabilježila je sve djake koji nisu imali riječnike. Donijela je kasnije zadatce i

kada smo pogledali vidjeli smo da smo skoro svi uglavnom preveli. Zatim je profesorica upitala ko nije imao riječnika, pa se javilo nekoliko. Aye nes je kaznila ukorom bez obzira na to što smo uglavnom dobro preveli zadatke. Djaci su počeli da se bune. Ustala sam i spontano dobacila profesorici: "Da li smo mi trebati slabo vladanje samo zato što smo siromašni? Šta smo mi u stvari napravili da bismo imali slabo vladanje i bili kažnjeni ukorom. Znači da imamo slabo vladanje samo zato što smo siromašni". Dobacila sam još i to da će se žaliti direktoru gimnazije. Neko od dječaka mi je dodacio: "Sjedi, on je gorи nego ona. Gore će proći sa njim nego s njom."

Sjećam se detalja sa naših literarnih časova. Bilo je govora o vjerskim praznicima i gozbama koje se povodom toga priredjuju, da se za dan mnogo potroši, a zatim se gledaju. To me je uzbudilo pa sam dobacila: "Kroz cijelu godinu slabo jedu i neka se toj sirotinji jednom omogući da se zajede". Ovo moje istupanje, izgleda, dalo je povoda drugovima da me uključe u rad. Bio je kraj 1940. Čini mi se da je na tome radio Neuf Šarić, iako nisam najsigurnija. Jednoga dana došla su njih trojica prema Brezičanima na oko tri kilometra od Frijedore. Trebalo je i Slavica Vlk da izdaje sa mnom. To je bila literarna sekcija, literarni čas. Znam da mi je Slavica rekla da odredjenoga dana idemo na taj sastanak. Nekle mi je da idem Željezničkom prugom, a ona će ići preko polja, da ne idemo zajedno, radi sigurnosti. Pošla sam prugom i susrela sam Roufa Šarića i još neke dječake. Ovi dječaci, moje kolege, donijeli su brošuru o položaju Žene u Sovjetskom Savezu. Nju smo čitali, i govorili kako Žena u Sovjetskom Savezu dobro živi i sl. /Zaboravila sam napomenuti da Slavica nije došla na ovaj sastanak, iako ga je ona ugoverala i mene upu-

tila da odem/, Ovo je moglo biti u jesen 1940.

Tako je došla i 1941. i okupacija. Bila sam u VII-on razredu gimnazije, koga sam završila prije vremena i došla kući, roditeljima.

RAD NA VEZI IZMEĐU PARTIZANSKE KOMANDE NA KARANU I SIMPATIZERA POKRETA U BREZIČANIMA I PRIJEDORU

Pocijelo okupacije živjela sam u Brezičanima i sve do dizanja ustanka nisam aktivnije uključena u rad. U to vrijeme u kući moga oca držala je trgovinu Smilja Štrbac. Ona je imala radio aparat. Jednoga dana došle je kod mene Zdenka Čebrić sa mužem i rekla mi da podjemo kod Smilje da slušamo radio Moskvu. Još nije otpočeo rat između Njemačke i Sovjetskog Saveza. Kada smo došli kod Smilje ona je primjetila da hoćemo da slušamo Moskvu pa je, izgleda, uklonila antenu rekavši nam da je radio neispravan. Smilja se oprovdene plašila, bila je nepovjerljiva prema Zdenki i njenom mužu je su Hrvati, a nije znala za njihove simpatije prema pokretu. Kada smo izašli iz kuće, Zdenka mi je rekla da je Smilje pokvarila radio da mi ne bismo slušali Moskvu. /Zdenka i njen muž otišli su kasnije u Ljubiju i 1942. vidjela sam ih na oslobođenom Podgrmeču/.

Pred dizanje ustanka, išla sam od željezničke stanice prema kući. Prelezeci preko ceste, na mostiću kod potoka, primjetila sam Jocu Marjanovića koga sam poznavala iz gimnazije u Prijedoru. Bio je obućen u seljačko odijelo /rubine/. Bile je bijele keo snijeg. Takvo odijelo obično se oblačilo kada se išlo na zbor, a bio je radni dan. Bila je to mala neopreznost. U to vrijeme već se znalo u selu da su neki drugovi izbjegli iz Prijedora. Kada smo prolezili pored Joca, okrenule smo glavu kao da ga

nismo primjetile. Joco je otišao jednom trgovcu, kod koga se našao i načelnik brozičanske opštine Kiml. Kiml ga je primjetio, upao mu je u oči, pa se kasnije raspitivao za njega. Mirko Savanović, kod koga se Kiml interesovao ko je Joco, rekao mu je da je to mladić iz Mariaca i tako obmanuo Kimla.

Prije dizanja ustanaka ustaše su dolezile u naše selo. Sjedam se da su jednoga dana prevezli u kasiju Velika Karliću. Isto tako ustaše su otišle u Vukiće i тамо premlatile čovjeka. Mislim da je to bio stari Mile Vukić.

Neposredno pred dizanje ustanaka, na dan, kod nas u selu se znalo da će se sutradan dići ustanak. Ujutro tega dana po selu se pronio glas o ustaniku.

Prilikom dizanja ustanaka moja porodica izbjegla je u selo Jutroguštu. Vidjela sam ljudi koji jure na front. U to vrijeme nisam bila uključena u rad.

Nakon raspustanja frontalne borbe mi smo se vratili kući u Brezičane. Uskoro, moguće u septembru 1941., došao je kod mene Ostoja Tankosić, iz našeg sela, inače mi je brat od ujaka /nestao u toku rata u logoru/ i rekao mi da bi trebalo da nabavim baterije i cigareta. Nisam smjela o tome da govorim ocu, jer se plašio za mene. Otišla sam kod trgovca i kupila više kutija cigareta i donijela kući. Sakrila sam ih i čekala kada će doći Tankosić da ih pošaljem. Međutim, otac je pronašao cigarete i nisam uspjela da ih pošaljem.

Otišla sam u Prijedor kako bih pronašla baterije i benzina /što je Tankosić tražio/. Kada sam došla u Prijedor, razmisljala sam o tome od koga da tražim ove stvari. Odlučila sam da idem kod Muhameda Kahrića i da od njega tražim benzina /on je kasnije otišao u neprijateljsku vojsku/. Kahrić mi je usbao

pola litre nepređišnog benzina. Donijela sam ga i otpremila vezom na Karan.

Jednom sam poslala pismo u kojem sam opisala raspored neprijateljske vojske u Brezicanima. Tu u stenici bila je neprijateljska jedinica. U blizini se nalazio naš stan pa mi nije bilo teško vidjeti njihov raspored i koliko ih ima. Napisala sam koliko ima neprijateljskih vojnika, zatim sam nacrtala njihov položaj i prileže tom položaju, šta imaju od neoruženja i sl. Ovo pismo sam potpisala svojim imenom - Andja, ne znajući šta bi iz toga moglo da proistekne. Poslije sam dobila pismo Ratka Merušića, u kojem me upozorava da se ubuduće potpišem sa "drugovica". To je bio moj prvi dodir sa drugovicom na Karanu.

U Brezicanima se povremeno smjenjivale neprijateljska vojska. Bilo je 20-30 vojnika. Tako je jednoga dana za njihovog rukovodioceса došao Milen Desput. Bio je domobranički oficir. Rođen je iz Gline. Hrvat. Mislim da je mogao biti član KPJ. /Po- slije oslobođenja, čini mi se, da je bio na rukovodećem položaju u Zagrebu/. U to vrijeme dobila sam od Mirka Savanovića knjigu "Ujevojka za sve" koja je bila pisana latinicom. Čitajući ovu knjigu ostavljala sam je u stenu na prozoru. To je primjetio Desput koji je dolazio u našu kuću pa me je pitao zašto držim ovu knjigu u kući, dodavši da je mogu vidjeti njegovi vojnici. Dohvatacila sam mu: "Šta znaju vaše domobrančine o knjizi, važno je da je latinica". Nije na ovo ništa rekao, osim da zna Milku Licićinu. Iako nije htio otvoreniјe da razgovara, ipak smo vidjeli da se razlikuje od ostalih neprijateljskih oficira i vojnika. I on je bio potišten. Zaključivali smo da je dobar čovjek. Nije dugo ostao kod nas i bio je prenješten u Krijeđor. Jedino smo otvoreniye gričali o knjizi i na tome se naš razgovor završio.

Poslije njegovog prenještaja u Frijedor odlazio je u obilazak jedinica. Tako je dolazio i u Brezidane. Kako sam odlazila u Frijedor, imala sam prilike da se sa njim susretam u vozu. Jednoga dana, kada smo u kupeu bili sami Desput me je upitao da li hoću jednu bombu. Ne razmišljajući mnogo o posledicama prihvatala sam njegov prijedlog i rekla mu da hoću. I on se predomislio pa mi je dobacio: "Hoćeš li da ti je dam u glavu?" Sada sam se povukla i dobacila mu da je vlast u njegovim rukama i može da radi šta hoće. On se predomislio i rekao mi da bi mi dao bombu, ali da seda ide u Dragotinju, odakle će se vratiti i donijeće mi kući bombu. U te vrijeme otac je bio prenješten na rad u Sisak, a majka sa djecom preselila se sa stanice u našu kuću. Desput se po povratku iz Dragotinje nije navratio kod nas u kuću već je otišao kod Rašla, inače folksdejčera, sa čijom kćerkom se navedno zabavljao. To mu je upravo bilo podesno radi zadržavanja u Brezidanim. Zadržao se izvjesno vrijeme kod Rašla i pred dolazak voza iz Dragotinje došao je kod naše kuće i donio nekoliko bombi. Te bombe sam sakrila. Bila sam se oslobođila pa sam mu dobacila: "Daj mi i karabin". Odgovorio je da ne smije, jer su ga u Brezidanim vidjeli sa karabinom pa se sa njim mora i vratiti. Nalo je razmislio pa mi je rekao da podjem sa njim preko željezničke pruge, u polje. Već je bila noć i zima pod kraj 1941. Novembar ili decembar. Krenuli smo i prešli preko pruge. Željeznička stanica ostala je na drugoj strani. Kada smo prešli u polje on mi je predao karabin. Uzela sum karabin i posla niz Senu prema Dragotinjoj, a zatim krenula kući. Desput je sačekao voz i sa druge strane uleo i krenuo u Frijedor. Karabin sam krila i od matere i sestre. Nedjutim, one su ga našle na

štaglju i mnogo se uplašile. Drugog dana, na veče uzeala sam karabin i sa bombom odnijela u Tankosiće. Pozvala sam Ostoju da ne vodi u Karan. Upravo tada Ratko i Žarko održevali su zbor sa narodom. Žarko Zgonjanin uzeo je karabin, oduševljen što sam ga donijela.

Prije ovoga sam odšecila na Karan i sa mnom je razgovarao Obrad Stišović. Više se ne sjećam o čemu smo razgovarali. Znam da mi je u međuvremenu neko poručio da dodjem u Mutića. Tu je bila grupica mladina. Govorio nam je Rajko Radetić, koji je tada radio na organizaciji SKOJ-a. Mislim da je Rajko tada ovdje stvorio skojevski aktiv. Bilo nas je petoro - šestero. Bilo je to kod kuće Lazara Mutića.

Ovoga puta Rajko Radetić mi je rekao da će održavati priredbu i da bi trebalo da odem u Prijedor i da nadjem neki pozorišni konzad. Nije mi rekao od koga, već samo da mu pronadjem skećeve. Poslušala sam ga i otišla u Prijedor. Sjetila sam se kolege Dakića, koji je bio dobar matematičar u nomen razredu, pa sam otišla kod njega. Poznavala sam njegovu majku pa sam došla kod njih kući. Pošto mi je Dakić rekao da nema, odlučile sam da odem kod poznanika Bilješkovića. To je bio mlađji brat ustашa Bilješkovića. Nisam dovoljno razmišljala pa sam ovoga upitala da li on ima kakvih skećeva. I on mi je rekao da nema i ponudio ne cigareton.

Medjutim, prilikom razgovora sa Dakićem on mi je preporučio Bodu Stojnića i Branku Bogunović. Tako su mi oni našli neke skećeve. Donijela sam Rajku Radetiću ekeć koji smo prepisivali. Rajko mi je rekao da mu pronadjem i maske i čini mi se da sam to tražila od Muhameda Kehrića.

Kada sam se poslije sastala sa Ratkom Marušićem on se ljutio na Rajka što me je upućivao na ovakve zadatke u Prijedor. Ljutio se čak što me je pozivao na skojevski sastanak u Nutiću, jer sam stanovaša na kretkom odstojanju od neprijateljske posade u Brežičanima.

Moj rad dalje se nastavlja sa Ratkom Marušićem. Više nisam odlažila na sastanke skojevske organizacije, niti me je Rajko Radetić pozivao. Tako je trajalo sve do moga izlaska u partizane.

PRIPREME ZA NAPAD NA NEPRIJATELJSKI OKLOPNI VOZ

Prije napada na neprijateljski oklopni voz bila sam kod Ratka Marušića na Karanu. Bilo je riječi o tome da bi trebalo da idem u Bosanski Novi i Sisak na neku vezu. Međutim, od toga se odustalo. Tada mi je Ratko dao zadatak da krenem u Prijedor, da se sastanem sa domobranskim oficirem Milanom Desputom i da mu pranesem da će Ratko u odredjeno vrijeme doći kod naše kuće, a da sutradan Desput dođe tu kod kuće na sastanek sa Ratkom. Otišla sam u Prijedor i prenijela Desputu Ratkovu poruku. Vratila sam se kući i čekala da dođe Ratko. Pokesno, moguće oko 4 sata stigao je Ratko. Sa njime je došao Trivo Pralića, Stevo Rauš, Pešan, a čini mi se i Rajko Vukmir. Ratko je ušao u kuću, a pet-šest boraca smjestilo se u Štegalj. Nastavili su da čekaju Desputa. Čekali su ga sutradan čitav dan. Nije došao. Ratko je ušao i u sobu Šmilje Štrbac koja je imala prostorije odmah uz naše.

Da bi situacija bila još teža kod Šmilje je došao Rošl, folksdojčer, čija je kuća bila u blizini. Šmilja ga je smjestila u kuhinju i razgovarale sa njim. Otišla sam kod Ratka i rekla

mu da je ovaj kod milje. Ratko mi je rekao da otškrinem vrata kako bi štoće što će ovaj razgovarati. Rašl se malo zadržao i otišao. Nastalo je čekanje Desputa, ali ga nije bilo. Proveli su čitav dan u isčekivanju. Ostali su i drugu noć čekajući. Ujutro mi je Ratko rekao da krenem u Prijedor da pronadjem Desputa i da mu saopštим da odmah dođe.

Otišla sam u Prijedor da tražim Desputa. U to vrijeme sam primljena u KPJ. Jednom prilikom kada sam odlazila na Karan. Njego Šurjan mi je govorio da ima rođaka u Prijedoru koji je prometnik /zaborevila sam mu prezime/ na željezničkoj stanici. Kasnije je otišao u partizane. Sjetilo sam se da se prezivao Nikolić. Njego Šurjan mi je kazao ako mi štoće zatreba u Prijedoru da se mogu obratiti Nikoliću. Po dolasku u Prijedor potrežila sam Milana Desputa, ali ga nisam mogla naći. Odlučila sam da odem kod Nikolića i da se kod njega zaинтересujem gdje se nalazi Desput. On je u to vrijeme bio zapovjednik ne oklopnog vozu. Nikolić mi je rekao da je Desput otišao prema Kozarcu. Razmišljala sam da krenem u Kozarac i da pronadjem Desputa. Stalno mi je bilo na umu Ratkovo naredjenje da ga moram pronaći. Inače, od ranije sam od oca naučila da se ono što odlučiš mora izvršiti kao naredjenje u vojsci. Tako sam i ovoga puta shvatila zadatak koji mi je Ratko postavio.

Sjromala sam se da udjem u voz za Kozarac. Kada sam ušla u voz na moje iznenadjenje i zadovoljstvo pronašla sam Desputa. Više ne znam kako je to bilo, da li je on mislio da ide za Kozarac ili se vratao, samo sam ga prenašla i saopštila mu poruku. Vratila sam se nazad i rekla Ratku da sam se sastala sa Desputom i da će doći. I zaista on je došao.

U razgovoru izmedju Ratka i Desputa govoreno je o napadu na oklopni voz. Cijelo vrijeme dok su oni razgovarali bila sam prisutna i slušala kada su u sitnice razradjivali plan napada. Sjećam se da je Ratko govorio kako će se zaузeti oklopni voz, a zatim krenuti na Volinju i srušiti most preko Une, a onda se vratiti te razrušiti stanicu u Bosanskom Novom i krenuti u Prijedor gdje takođe treba razrušiti stanicu. To je uglavnom ono čega se sjećam iz razgovora izmedju Ratka i domobranskog oficira Desputa. Ova akcija uskoro je izvedena.

Neposredno poslije izvedene akcije opet sam otišla na Karan i bila upućena nekoliko dana u bolnicu u Strigovu. I tada je bilo govora o mome odlasku u Sisak, ali do toga nije došlo. Koliko se sjećam bio je februar 1942. Iste večeri po dočasku u Strigovu održan je partijski sastanak. Bio je to prvi partijski sastanak kome sam prisustvovala. Sjećam se da su na ovome sastanku bili: Dušan Stejnčić, Veljko Zec, Horic, Nikan Garača. Bila sam umorna pa sam se teško otimala da ne spavem. znala sam da na partijskom sastanku ne treba drijemati, ali nisam mogla da se uzdržim.

Nakon završenog sastanka, sutradan, krenuli smo sačinjena na partijsku konferenciju koja će se održati na Karanu. Na sastanku je bio i sekretar Okružnog komiteta KPJ za Kozaru Branko Babić - Slovensac. On je rukovodio konferencijom. Prije ove konferencije, pred moj polazak u Strigovu, bila sam kod Boška Biljegovića koji se nalazio u Štebu I bataljona. On je sa mnom razgovarao i rekao mi da sem kandidat i da ću biti primljena u KPJ. Pričeo mi je da nema mnogo žena i da mnoge očekuju od mene i moga rada.

Na ove konferencije sjećam se detalja. Tu je bio i Haudija Omanović koji je govorio da bi radio isao na područje Cazina, da tamо djeluje, da se ovdje nalazi pretežno srpski živalj te da ga je pomalo strah pa bi zbog toga bilo bolje i korisnije da ide na područje Cazina. Istina, bilo bi svakako bolje da je tamо otisao ranije. Ova diskusija Haudijina ponukala je i mene da nešto kažem. Zatražila sam riječ i osvrnula se na njegovu diskusiju govoreći da on nema šta da se plaši, jer da narod zna da je on učestvovao u napadu na oklopni voz i da nema nikog ništa protiv njega, da slobodno može da živi na području Bozare. Drugovi koji su to slušali nasmijali su se poslije moje diskusije.

Poslije završene konferencije dobila sam brošuru o držanju pred klesnim neprijateljem. Rečeno mi je da to moram čuvati. Kada sam došla kući razmišljala sam o tome gdje to da sakrijem. Odlučila sam da stavim u dimnjak u podrumu gdje se nije ložila vatra. Nisam uspjela da pročitam ovaj tekst i ostao je ovde.

Na konferenciji sam bila i sa Uzevadom Midžićem. On mi je pred polazak rekao ako mi čita ustreba u Trijedoru da se обратим njegovom bratu Žiji. To će mi kasnije upravo dobro doći. Uskoro sam dobila od Ratka pismo koje je trebalo da odnesem Aberu Babiću. Ratko mi je rekao da idem u slastičarnu Hajre Murcelovića, da će tu doći Aber, te da mu predam pismo koje mi je dao. Tako je i bilo. Sjedila sam kod Hajre kada je došao Aber i uzeo pismo od mene. I još jedno pismo trebalo je predati Aberu. Otišla sam opet kod Hajre, ali Aber nije došao. Dobro se sjećam kada sam se noću vrščala sa Karana, nosеći pismo, da je bila jak zimska zima. Bila sam jako umorna. I u jednom trenutku učinilo mi se

da se ispred zene nalazi neko sa šljemom. Pomicala sam da je Nijemac. Uzela sam pismo i stavila u snijeg i još ga malo zaprala. Pošla sam dalje naprijed, ali nije bilo ništa. Bila je samo figura od snijege koja je moću izgledala kao čovjek sa šljemonom. Vratila sam se nazad i uzela pismo.

Sutra dan sam krenula za Prijedor, ali nisam našla Abe-
ra. Tada sam se sjetila da mi je Dževad Midžić rekao da, eko mi
kada Šta ustreba, potražim njegovog brata Ziju. Bjihova porodica
stanovala je u blizini pijace. znala sam da su imali stricu bri-
cu. Otišla sam kod strice u briješnicu da potražim Ziju. Upitao
me je Šta trebam pa sam mu rekla da treban Ziji predati pismo.
Ona je on rekao da ne trebam tražiti Ziju, već da mogu predati
njemu. Imajući povjerenje u njega i ne razumljujući dovoljno
predala sam ovo pismo brici. Ne znam Šta je bilo sa ovim pismom.
*/Poslije oslobođenja čula sam da ovaj bricu nije imao dobro dr-
žanje u toku rata/.*

Nakon napada na oklopni voz domobranski oficir Desput
bio je prenještan iz Prijedora, a na njegovo mjesto došao je of-
ficir iz Zagreba kome ne znam ime. Ratko Marušić mi je rekao
da treba da se nadjem sa ovim oficircem. Nije mi ništa pišmeno
dao. Rekao mi je samo toliko da hodam po Prijedoru i da ću sres-
ti visokega domobranskog oficira sa kožnom vindjakom, kratkom
kožnom vindjakom, i sa dugim vratom. U to vrijeme željeznička
pruga bila je skoro pokidana. U Brezjanima su se takođe izmje-
nili domobranski oficiri. Tu je došao neki Nedjaron. U to vrije-
ne odlazila sam u Prijedor samo kada su me upućivali po zadatku.
Koristila sam okolnost Što mi je otac u Sisku, pa sam govorila
da odlazim u Prijedor da mu posljem pismo.

Ratko mi je rekao da kada budem hodala po gradu i susrela visokog oficira da su kaže "dugi vrat". Poslije toga on će meni reći "zelene", a na to da su kaže "plave", a on će još reći "crveno". To je bio ugovoren znak za povezivanje.

Susrela sam ovoga oficira i sporazumjela se sa njim. Rekao mi je da podjem sa njim. On je imao kancelariju u zgradi na Željezničkoj stanici, odnosno sobu za stanovanje. Kada sam ušla u sobu primjetila sam dosta materijala. Bilo je mnogo vreća brašna i mnogo drugog materijala. Kazala sam mu što je Ratko poručio. Više se ne mogu sjetiti detalja, ali uglavnom znam da je on trebalo iste večeri ili sutradan da se spremi i se oklopni vozom podje, a da će biti izvršen napad na taj oklopni voz. To je bila priprema za drugi napad na oklopni voz, ali ova akcija nije izvedena.

Meni je ovej domobranski oficir ispričao da je pobjegao iz Siska gdje je radio sa dvema učiteljicama, da su one uhapšene te da je radi tega ovamo pobjegao. To znači da je od ranije bio uključen u rad za pokret, a moguće je bio i član Partije. Nakon obavljenog razgovora sa ovim oficirom. Došla sam u Prijedor i tražila ga po gradu. Nije ga bilo.

Zaboravila sam da napomenem da sam poslije prvog napada na oklopni voz bila u štabu bataljone na Keranu. Tu sam vidjela domobranskog oficira koji se nalazio ovdje u štabu bataljona. Ovaj oficir bio je na službi u Brezičenima posle dizenzije ustanka 1941. Bio je oko mjesec i moguće nešto više dana domobranski oficir na dužnosti u Brezičenima. Rodom je od Bihaća. Bio je stariji čovjek. Znam da je volio da piye rakiju i jede bijeli luk. Samo je čutac. Vjerujem da nije bio slabog držanja. Ne bi ga vjerojatno sedržali u štabu bataljone i vrstili u Prijedor.

da je bio sumnjiv. I šta se dečilo. Kada sam pošla u Prijedor da pronadjem oficira zvanog "dugi vrat" susrela sam se u vozu sa ovim čovjekom. Sjetila sam se da mi je Ratko rekao za domobranskog oficira da je komandir ili kako se tada zvalo satnik 1. satnije u Prijedoru. Zato sam odlučila da upitem gdje se nalazi 1. satnija. Rekao mi je da se ta satnija nalazi u blizini Željezničke stanice u Prijedoru.

Otišla sam u Prijedor i hodala po gradu, ali ga nisam uspjela sresti. Bila sam umorna i dosadila sama sebi. Otišla sam na stanicu i sjela u Čankovu gostionu. Dijedila sam i posmatrala kroz prozore. Izlazila sam i hodala, ali ga nisam našla. Odlučile sam da idem u satniju i da pitem za satnika. Znam da mi je jedan od vojnika oštrotrećigovorio da ga nema. /Kasnije mi je mojka pričala da je ustaše redom iz Kozarca dolazio u selo i tražio mene. Bila sam već otišla u partizane. Ovaj ustaše govorio je da bi platila da su me uhvatili/.

Odlučila sam da pokušam ustavoviti što je bilo sa satnikom 1. satnije. Otišla sam na stanicu i obratila se prometniku /zaborevila sam mu ime, znam da je 1943. ubijen u Prijedoru/. On mi je rekao da je domobranički oficir u toku noći uhapšen. Već se približvala noć. Nisam znala što više da radim. Hodala sam po gradu. Pošla sam opet kod Đakića. Susrela sam Branku Bogunović. Ona mi je rekla da ne idem, jer je u gradu racija. Nisam znala kuda da idem. Pošla sam na stanicu. Ušla sam u klozet. Zatvorila sam se i posmatrala kroz prozorčić. Već je bila noć. Izatle sam i nisam više znala kuda da idem. Pomičjala sam da idem kod Sliškovića i da tražim da prenoscim, da mu kažem da sam dočekala da predam ocu pismo. Na moju sreću nije ga bilo kod kuće. Prodružila sam dalje da hodam. Sjetile sam se Bojkog uči-

telje. On je prije rata bio učitelj u Brežičanima. Svratila sam kod njega. Naime, on je bio mobilisan u domobrane, a kod kuće mu je bila žena i svestika. /Ona je otišla 1942. u partizane i čini mi se bila i član KPJ/. Prenoćila sam kod njih. Tu sam se našle i sa Nevenkom Antonijević - Fucar.

Sutradan sam krenula pješice kući u Brežičane. Kada sam prolazila preko Boreka susrela sam policijaca, inače Čigenina, koji je od mene zahtrešio legitimaciju. Pokušala sam mu legitimaciju, a zatim produžila kući.

Na dužnost u Brežičane došao je domobranski oficir Brajković, rodom Dalmatinac. O tome sam obavjestila Ratka, jer sam inače o svim promjenama kod ove neprijateljske posade slala obavještenja. Kada sam obavjestila Ratka o dolasku Brajkovića, on mi je javio da ga se trebam čuvati. I jednoga dana Brajković je prolazio pored naše kuće. Nije smio sam da se kreće već je uputio domobrana desetak metara ispred sebe. Ne znam kuda sam pošla pa sam susrela Brajkovića. Zastala sam i povela razgovor sa njim. On mi je pričao kako su kod Sanskog Mosta partizani objesili djevojku. Suprostavila sam mu se govoreći da to nisu mogli nepreviti partizani, nego moguće četnici. Počeli smo da se prepiremo. On me upita da li sam sekretar u Brežičanima. Rekla sam mu da nisam nikakav sekretar, da je moj otac bio lovac i da ni on nikada nije bio sekretar, a od kuda bih ja mogla da budem sekretar nečega. Primjetila sam da se mijenja. Sav je počervenio. Povikao je domobranu koji je bio malo dalje od nas da podje prema nama. Kako je Brajković bio pomalen zgrebila sam ga za prsa i gurnula u snijeg, u cjelec, jer je snijeg viši visok, a prstine male. Dobacila sam mu još da će donijeti letaku i baciti.

dolje kod domobrana, da dobro pozdi se ni jednou ništa ne
smije dođiti. Vidjela sam da drukčije ne mogu sa njim da za-
vršim. Inače, bila sam mlađe, a mlađost me zna za strah. On je
krenuo prema stanici. Još dok sam sa njim razgovarala sjetila
sam se priča moja oca o tome da su Dalmatinaci dobri ljudi, pa
sam mislile da je i ovaj takav, ali u kasnijem razgovoru vidje-
la sam da je riječ o neprijatelju sa kojim se treba obračunati.
Zato sam i sabrala snagu i gurnula ga u snijeg.

Vratila sam se kući i ispričala majci Šta sam doživje-
la u susretu sa domobranskim oficirom. Majka se uplašila. Toga
dana dodje kod naše kuće Ljuban Slijepčević sa ženom. Ispričala
sam mu Šta nisam desilo. Rekao mi je da sam bila nosmotrena kada
sam ovako nastupila prema neprijateljskom oficiru i da treba čim
prije da se uklonim odavdo. Interesantno je da nisam pomicala
na to da treba da idem u partizane i bile sam sigurna da treba i
dalje da ostanem i da radim kao i do tada. Ljuban i njegova
žena pričali su kako i oni državaju vezu sa Karanom, kako nje-
gova žena stavlja poštlu u rukev i kaže: "Ako mi je i pronađu,
mogu reći da mi je neko podmetnuo".

Baš tih dana partizanska straža bila je na reskršću
kod Milašinovića. Tu je na strazi bio Stojan Milašinović. Napi-
sala sam Ratku pismo u kome sam ga obavjestila o tome Šta mi se
desilo pa sam to uputila po Milašinoviću. Ratko mi je odmah od-
govorio, ali Milašinović nije mogao da me na vrijeme obavijesti
pa sam ostala još jeden dan. Ratko mi je jutro da krenem na Kar-
ran. Tako sam napustila Brezičane i otišla u partizane. Time se
prekidaju moje veze sa Prijedorom. Bio je februar 1942.

ODLAZAK NA OKRUŽNU KONFERENCIJU SKOJ-a

Nekon napuštanja Brežičana i dolaska u Karan bila som upućena u bolnicu u Strigovi. Ovdje sam dobile od Horice istoriju SKP/b/ pa sam nastavila da prepisujem, no znam koju glavu, ove istorije. Po cio dan sam prepisivala rukom dijelove istorije. Radila sam tako desetak-petnaest dana. Uskoro će uslijediti odlazak na Okružnu konferenciju SKOJ-a u Podgradce. Ova konferencija održana je 7. marta 1942.

Sjećam se da smo se sakupili u štabu bataljona na Karanu i da smo edstle krenuli za Podgradce. Znam da su keo delegati pošli: Rajko Radetić, tada konesar ouledinskog vojno-političkog kursa u Jutroguštoj, Birko Marjanović, poginuo u toku rata, Mladen Herin, Mladen Oljača, Dževad Midžić, Gojko Bjelajac i Andja Knežević. Išli smo preko Jutrogušte, gdje nam se pridružio Rajko Radetić. On nas je svratio kod jednog čovjeka, obucara, rekavši nam da ćemo ovdje dobro pojesti. Tu smo večerali. Zatim smo otišli prema Valenčiću i išli dalje na Vitlovsку. U daljem putu nevratili smo u štab odreda u Kozari. Ovdje nam se pridružio Mile Perković, član Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Bosnu i Hercegovinu. Sjećam se kako smo išli preko mostića, preko nekog potoka. Bio je led. Meni se pokliznula noge pa sam pala u potok. Mile mi je pomogao da izadjem pružajući mi ruku. Zbog toga se dobro sjećam Mile Perkovića.

Na ovoj konferenciji prvi put sam više čula o SKOJ-u. Inače, nisam znala šta je SKOJ. Bila sam već član Partije, a nisam znala za SKOJ. Istina, skojevski aktivni stvarani su po selima na čemu je radio Dževad Midžić. Meni nije bilo dovoljno jasno šta je ova organizacija, iako sam bila na jednom sastanku

u Brezicima na kome je bio Rajko Radetić. Aktivi SKOJ-a 1941. i početkom 1942. do izazvane konferencije SKOJ-a nisu bili organizaciono uvršćeni.

Na konferenciji nisam govorila. Sjećam se da je Dule Vidović govorio i da je pobrao aplauz od prisutnih delegata. Braco Remet bio je odusmrvljen diskusijom Dule Videvića.

Iako se detalja ne sjećam, znam da je na konferenciji, prvoj Okružnoj konferenciji SKOJ-a za Kozaru, uglavnom bilo riječi o tome kako organizaciono postaviti red ekojevske organizacije. Izabran je i Okružni komitet SKOJ-a i odlučeno da se stvaraju sreski i opštinski komiteta SKOJ-a. Znam da sam izabrana za sekretara sreškog komiteta SKOJ-a za Bosansko-novski srez, Dule Vidović za Bosansko-gradiški srez, ali se ne sjećam ko je bio sekretar za prijedorski i dubički srez. Do ove konferencije na području su radili Braco Remet i Božo Dimitrijević, a Dževad Nidžić djelovao je oko Bosanskog Novog. /On će sada biti izabran u Okružni komitet SKOJ-a/. Jedna od odluka ove konferencije bilo je i stvaranje i omasovljavanje mladinske organizacije - NOŠODIH-a, koja treba da obuhvati svu mladinu.

Vratili smo se sa konferencije. Mladjo Marin i Rajko Radetić otišli su u svoje jedinice. Sa nama je pošao i Dževad Nidžić da bi nas upozneo šta je sve do tada bilo stvoreno u selima.

Neposredno po dolasku u Strigovu održali smo Sresku konferenciju SKOJ-a /u kući Nikana Tubića, na brdu Tubića/. Konferencija je počela se radom poslije podne i trajala cijelu noć. Koliko se sjećam, na konferenciji su bili: Rajko Radetić, Mirko Marjanović, Mirko Nedić, Mladjo Marin, Mladen Oljača, Vejo Gundalo, Rade Grahovac, Gojko Bjelajec, Andja Knežević, Mira Žec,

Mirna Zec, Sava Slijepac, Dragoja Šuršan, Dušan Vujanović, Bogdan Tubić, Nikola Garađa, Milija Čević, Mileva Janjić, Mileva Jelisavac, Dara Rabat, Ljubica Varićak.

I ovdje je bilo govora o radu omladinsko i skojevske organizacije /zadaci sa Okružne konferencije SKOJ-a/. Izabran je sreski komitet SKOJ-a. Postavljen je zadatak da se pristupi stvaranju omladinske organizacije i izboru odbora NOGOBiH-a po selima /3-5 članova/.

Sreski komitet SKOJ-a sačinjavali su: Andja Knežević, sekretar, a članovi Mirko Medić, Mladen Oljača i Mirko Marjanović. Oni su bili i sekretari opštinskih komiteta SKOJ-a.

Sreski komitet djelovao je i na području Sanske opštine koja je pripadala prijedorskom sredu zbog toga što je bila odvojena od prijedorskog sreza cestovnom komunikacijom Prijedor - Bosanska Dubica.

Članovi sreskog komiteta SKOJ-a bili su teritorijalno zaduženi za rad na pojedinim opštinama kao: Mladen Oljača za ravničku opštalu, Mirko Medić za svodjansku i dobrljinsku, Andja Knežević za kostajničku i Mirko Marjanović za sansku opštalu.

Poslije održane sreske konferencije SKOJ-a pristupilo se stvaranju aktiva SKOJ-a po selima i odbora NOGOBiH-a. Moram priznati da tada nisam imala dovoljno iskustva u radu pa sam na omladinskim konferencijama stvarale aktive SKOJ-a. To je bilo pogrešno i zbog toga sam bila kritikovana. Rečeno je da se legalno organizuje NOGOBiH, a ne da se na takvim sastancima biraju skojevci. /Jer je SKOJ bio tajna organizacija/. To mi je stavljeno kao primjedba na sastanku sreskog komiteta KPJ čiji sam bila član. Rečeno mi je da se skojevci i aktivi SKOJ-a ne smiju birati legalno i da oni moraju djelovati ilegalno.

U periodu od marta do polovine maja 1942. omladinski rad se snažno razvio tako da su na području novskog sreza skoro u svim selima stvoreni skojevski aktivi. Istina, nogađje je bilo slučajeva da su dva sela imala jedan aktiv SKOJ-a.

Dobrljinska opština:

U selu Gornjem Vodičevu aktiv SKOJ-a sačinjavali su: Danica Gundalo, sekretar, a članovi: Andja Stanić, Mirko Kolanđija, Vida Zec i Mitar Djordjević.

U Donjem Vodičevu: Mladjen Trninić, sekretar, a članovi: Boško Djurić, Radejka Miljić i Vojo Milošević.

U Kuljenima: Dragan Janjetović, sekretar, a članovi: Miloš Marinković i Darinka Djukanović.

U Kraovopolju: Radosava Tikvić /drugih se ne sjećam/.

Svodljenska opština:

U selima Devetaci, Petkovac i Blagaj, jedan aktiv SKOJ-a u početku sa članovima: Dušan Vučanović, sekretar, Dragoja Čurlić, Mileva Vučanović, Dara Rabat, Mileva Jelisavac, Ljubica Varićak, Vitomir Čurlić, Draginja Čurlić, Dragan Mašala.

U Fruscima: Mirko Majkić, sekretar, a članovi: Milena Obradović, Stevo Novaković i Duško Obradović, Mika Škondrić.

U Svodnoj: Milan Ješić, sekretar, članovi: Vlado Borjević /drugih se ne sjećam/.

Sanska opština:

U Brezičanima: Dragan Milašinović i Dragan Novaković, ali drugih se ne sjećam. I u ostalim selima ove opštine postojali su skojevski aktivi. Takav je slučaj i sa novničkom i Kostajničkom opštinom.

Sredinom maja 1942. na bosansko-novskom crezu bilo je

oko 195 članova SKOJ-a. Uglavnom su to bili omladinci i omladinke sa sela, među kojima je bilo djaka koji su uslijed okupacije napustili školovanje. Većina omladine bila je obuhvaćena u omladinsku organizaciju NOŠOBiH.

U selu Brezičanima bilo je u omladinskoj organizaciji 6-7 omladincaca Muslimana i nekoliko omladinki Muslimanki. I u selu Pušarskoj radilo se među muslimanskom omladinom. Ovdje je bilo obuhvaćeno oko 20 omladinaca. Stvoren je i odbor NOŠOBiH.

Članovi sreskog i opštinskih komiteta obilazili su sela i držali omladinske konferencije na kojima su govorili o političkoj situaciji, obradjivali pitanje života i rada omladine prije rata; govorili o ciljevinu naše borbe i potrebi borbe protiv okupatora, isticali ulogu Sovjetskog Saveza i Crvene armije i sl. U to vrijeme naročito se radilo na stvaranju analfabetskih tečajeva radi opismenjavanja omladine, a djelovali su i omladinski pjevački horovi i diletanske grupe.

Breski komitet imao je sektore djelovanja kao: politički rad, agitaciono-propagandni, organizacioni, zatim sakupljanje dobrovoljnih priloga za partizane, darova za bolnico u rublju i posteljini, dlempera i čarapa za borce i sl.

Već u martu stvorene su po selima omladinske radne grupe koje su jednom nedeljno pomogale u poljskim redovima porodicama palih boraca i onih koji su u partizanima. Kako je u to vrijeme bilo neobradjenih zemljišnih površina to ih je omladina obradjivala za potrebe vojske. Te površine su tada dobile nazive – partizanske bašte. Tako je u selu Devetacima, na Aginom polju, stvorena takva partizanska bašta sa oko 60-70 dunuma zemlje, koju je omladina sama obradjivala.

Održavani su i masovni omladinski i narodni zborovi. Omladina je pripremala program pa su izvodjeni razni skečevi kao "Cestar Mujo" i drugi o paktu između četnika Drenovića i Nijemaca. Takav jedan zbor održan je 1. maja u selu Marinima na kome su govorili i predstavnici omladine. Ijevane su i borbene pjesme i izvođjene recitacije.

Jedan od najmasovnijih zborova bio je u oslobođenom Prijedoru krajem maja 1942. Samo sa područja bosansko-novskog sreza na zbor je došlo oko 1.800 omladinaca i omladinki. Ova omladina prelazila je preko sela od Bosanske Kostajnice, Dobrljina i Bosanskog Novog do Prijedora na udaljenosti od 30 km.

U NAPADU NA PRIJEDOR

Prilikom napada na neprijateljsko uporište Prijedor maja 1942. priključila sam se u Brezičanima četi Gojka Kukavice. Bila je to četa 1. bataljona. Sjećam se da je i Trivun Pralica išao sa teškim mitraljezom. Tada je u gradskoj klaonici bila neprijateljska jedinica koju je trebalo likvidirati. Kretali smo se od Brezičana prema Prijedoru. Na brzinu smo likvidirali neprijatelja kod klaonice i krenuli dalje. Pošla sam sa Gojkom Kukavicom, komandirom čete, naprijed. Gojko je, iako komandir, išao ispred čete. Tako sam pošla sa njim jer sam poznavala Prijedor.

Prije polaska u akciju, na veče, održan je kraći sastanak na kome je rečeno da, kada uđemo u grad, nešto zapalimo da bi se znalo dokle smo došli. U toku pokreta naišli smo na Repića štagalj. Predložila sam komandiru Kukavici da zapalimo ovaj štagalj, jer sam znala da je Repić bogatiji trgovac u Prijedoru. Potpalili smo ovaj štagalj i krenuli naprijed. Iza nas su pri-

stizali ostali borce. Primjetili smo domobrana u grabi. Privukli smo se i razoružali ga. Tada sam došla do karabina. Do tada nisam imala karabina.

Stigli smo do centra grada. Znam da su u hotelu "Balkanu" bile ustaše. Isto tako neprijatelj je bio u srežu. Bilo se već razdenilo kada smo stigli do centra grada. Kada smo došli na raskršće, niže hotela "Balkana" iznijeli smo kutije i drugi papir pa smo te zapalili. Tukli smo prema hotelu iz jedne gostionice. Vidjela sam kada je Stevan Janjetović pogodio ustašu koji je pao. Izašla sam odavde i primjetila gradjane u zatvoru. Primjetila sam Zdravka Ćupovića, a čini mi se i Ziju Midžića. Dovikivali su nam gdje se nalaze i kuda im se može prići. Govorili su nam da pređemo kroz "Batinu" radnju i da su druge strane pridjemo, jer nismo mogli iz glavne ulice prići zbog dejstva neprijateljske vatre od hotela. Probili smo karabinom veliko staklo "Batine" radnje i pošli naprijed. Dobacila sam Stevanu Janjetoviću da tuče prema hotelu kako bih mogla pretrčati preko ulice. /Čjetila sam se kako sam sa ocem odlezila u lov i kako smo vodili računa o tome kako će se pucati/. Pretrčala sam preko ulice sa Lazom Benjim. Bio je on prava junaka. Imala som takvu predstavu o njemu: kako je jak i visok do plafona. Ostao mi je u sjećanju kao grdosija. Kada smo ušli u "Batinu" radnju trebalo je provaljivati vrata. Bila su vrlo jaka. Međutim, kada je Lazo udario u njih, čini mi se da je istavio ne samo vrata nego i štok sa njima. Jurnuli smo preko krovova i došli do zatvora. Stražari su već pobegli. Otvorili smo vrata i pustili zatvorenike. Tada je sa nama pošao Zdravko Ćupović. Sa njime su pošla još dvojica, bili su braća. Imali su velastu kosu. Mislim da su ranije bili zaprsljeni. Otišli su kasnije u partizane. Oni su nam rekli gdje se nalazi i Ženski zatvor. Pošli smo prema tome zatvoru. Bila je to

jevrejska kuća u kojoj su se na spratu nalazile žene zatvorene. Upali smo gore i oslobodili ove zatvorenice. Nije bilo otpora, jer su stražari pobegli.

Oslobodjene zatvorenice rekle su nam da se u blizini nalazi zlogaleni ustaša Babić, apotekar. Oni su nam pokazali kako se preko tavana može doći do njega. Popeli smo se na tavan sa namjerom da se prebacimo do Babića. Tada sam ranjena.

Prije napada i oslobođenja zatvora išla sam sa Gojkom Kukavicom prema barakama u kojima se ranije prodavala stara roba /prema gimnaziji/. Primjetili smo na ovome pravcu grupu domobrana. U borbi sa njima ranjen je komandir Kukavica u obe noge. Izvukli smo ga odavde u srez i zatražili dok je previjan. Tu se našla i Šefka, zaboravila sam kako se prezivala, sa kćerkom koja je kasnije otišla u partizane. Dotrčale su i stavile nam se na raspolaganje da nam pomognu. Bilo je još gradjana koji su nam pritrčavali i pružali pomoć. Šefkina kćerka je kasnije otišla u partizane i poginula kao borac. Pronadjen je domobranski oficir, inače ljekar, da previje Kukavicu. Ovaj ljekar došao je u Brezidane i novraćao kod naše kuće. Znam da sam njemu i još jednom oficiru davala mlijeka, ali nisu htjeli da piju, pa sam dobacila da se plaše i da nije otrovano. Prepoznala sam ga kada je doveden. Kukavica je škripao Zubima, jer nije imao povjerenja u domobranskog ljekara. Ali i pored toga Kukavica je bio provijen i otpremljen u bolnicu.

Nakon ovoga krenuli smo prema zatvoru i oslobodili muški, a zatim i ženski zatvor, kada sam i ja ranjena. Krv je potekla. Žene su znale za ovoga ljekara i zatražile su da dodje da mene previje. Kada je došao, ponašala sam se kao i Kukavica.

Nisam imala povjerenja i odbijala sam da me on previja. On je razvijao zavoje i pokazivao mi kako je spakovano, da tu nema ništa opasno. Otišla sam u bolnicu u Strigovu, ali kako se rana brzo smirivala i zarasla, pošla som na dužnost.

Usljedila je i Okružna konferencija SKOJ-a u Prijedoru na kojoj sam prisustvovala. Vratila sam se i nastavila sa radom. Najavljeni je i priprema za veliki zbor koji će se održati krajem maja u oslobođenom Prijedoru. Znam da sam na sastanku Sreskog komiteta SKOJ-a rekla da treba uvježbati omladinu da zna nastupati u stroju. Pošli smo na taj za nas veoma značajan zbor. Sjećam se Favičićke koja je bila u Jutroguštoj pa je sve djevojke obukla u lijepu bijelu seosku nošnju. Pred toga napravili su im vijence od cvijeća oko glava. Čini mi se da je na ovaj zbor došla sva omladina, da nije bilo omladince sa bosansko-novskog sreza koji nije došao na zbor.

U KOZARSKOJ OFANZIVI

Početak kozarske ofanzive juna 1942. zatekao me je u selima. U to vrijeme vršena je priprema za evakuaciju ranjenika iz bolnice u Strigovi. Pošla sam prema štabu bataljona na Karanu. Uz put sam se susrela sa Josipom Mažarom - Bošom. Sa Bošom su bila dvojica mlađih partizana. Bili su uplašeni. Dojurili su prestavljeni kod Boše. Ne znam šta su govorili Boši. Bili su toliko uplašeni da su panično djelovali. Boša je izvadio pištolj i pucao u jednoga od ovih boraca. Tuci je mrtav. Učinio je to da se ne bi dalje stvarala veća panika.

Odavde sam produžila zaarine sa Milemom Janjić. Prije polaska pronašla sam šuplje drvo kod štaba bataljona u koje sam stavila svesku u koju su uvedena imena svih skojevaca sa

bosansko-novskog sreza. Vodila sam uredno evidenciju o svim primjenim skojevcima. Sada sam pomislila da bi bilo opasno nositi svesku, koja može da padne neprijatelju u ruke pa sam odlučila da je sakrijem. Dobre sam zatrptala lišćom i krenula sa Milevom Janjić.

Stigle smo u Kozaru. Ofanziva je bila u toku. Imale smo zadatak da organizujemo omladinu da iznesi ranjenike sa položaja i da ih prenosi u bolnice. U to vrijeme održavani su zborovi sa narodom na kojima je govorio i Skender Kulenović. Radilo se i na organizaciji prehrane naroda. Danju smo jurili po šumi insistirajući na tome da se vatre ne lože, jer su neprijateljski avioni nadlijetali i bombardovali. Sakupljali smo omladinu i kretnuli na položaj radi iznošenja ranjenika. Učestvovala sam i u akciji na Fogledjevu.

Mi smo se uglavnom okupljali u širokoj luci ispod Vitlovske. Sa mnom je najviše bio Širko Marjanović, član sreskog komiteta SKOJ-a. U međuvremenu izvršen je probor neprijateljskog obruča na Potriji /tada je dosta naroda sa novskog sreza izšlo iz Kozare/. Razmišljala sam u to vrijeme kako bi trebalo prebaciti omladinu iz neprijateljskog obruča da obrađuje ljetinu koja je napuštena. Međutim, to nije bilo moguće.

Prilikom odluke za probor iz obruča pošla sam sa ranjenicima. Išli smo niz Mlječanicu prema Bokanima. Izbili smo u klanec do nekakvih kuća. U svetuće uslijedilo je naredjenje da se povlačimo. Više se ne sjećam šta je bilo sa ranjenicima. Nasla sam se sa Moricom. Tu je bila i moja sestra Nada. Neprijatelj nas je tukao artiljerijskom vatrom. Granate su padale u neposrednoj blizini. Bili smo obasuti zemljom na kojoj su eksplodirale granate. Počeli smo da se dovinkujemo i da pitamo da

li smo živi. Svakog trenutka mogli smo biti pogodjeni.

Povukli smo se u Blječanicu, a zatim pod Vitlovsu. Tu sam vidjela Skendera Kulenovića, Sidu Marjanović, još neke drugove i mladinske rukovodioce. Vidjela sam i Mirku Marjanovića, koji mi je pokazao bombu rekavši da će se njom ubiti, ali da neće dozvoliti da padne neprijatelju u ruke. Mirku Marjanović, Mira Šinik i ja htjeli smo da ostanemo zajedno i da se ne odvajamo jednog od drugoga.

U toku pokreta kroz Kozaru našli smo na Jecu Marjanovića koji je pozvao mene, Miru i moju sestru da podjemo sa njim. Nije nem rekao kuda idemo. Sa Jecom su bili: Jovo Djukić, Nikola Mutić, još neki. U nedjrevremenu smo našli na vošu i tada je održan saстанак na kome je odlučeno da se skloni oružje, da se partizani razbiju u manje grupe i da se sakrivate po grupama.

Krenuli smo kroz Kozaru prema Bukovici. Susreli smo se sa Mirkom Pekićem. Dogovarali smo se sa njim da se zajednički sakrijemo. Međutim, Pekić je stavljao primjedbu Joci Što vodi ženske sa njima. Pomicala sam da ćemo ostati same. Uplašila sam se za sestru Nadu. Inače bila sam donijela čvrstu odluku da se ne dozvolim živa u ruke neprijatelju. Zato sam se odvojila od sestre Nade, koja je otišla sa narodom, a ja sam pošla sa grupom Joce Marjanovića.

U toku kretanja kroz Kozaru, prije prolaska neprijateljskog streljačkog stroja, uništila sam dvije najdraže uspomene. Bio je to ručni sat koga mi je poklonio Ratko Marušić i naliv pero koje mi je dao Vladimir Nemet - Braco. Došao je kod mene počlije ranjavanja u akciji na Prijedor i deo mi naliv pero. Rekao je da se ljuti zbog toga što sam pošla u akciju, iako sam zaključila da je baš zbog toga oduševljen. On je mnogo cijenio

i volio ljudi posebno omladince i omladinke čiji je bio rukovodilac, pa je otuda bio ponosen na njihovo odvažno držanje. Ova dvojica ostali su mi u najljepšem sjećanju kao retni drugovi, pa sam zato i njihove poklone čuvala. Kada sam se našla u teškoj situaciji uništila sam oba poklona ne želeći da se neprijatelj njima okoristi.

Naša grupa iskopala je zemunicu, u zemlji.

U toku boravka u zemunici neprijatelj je zalogorovao nedaleko od nas. Čuli smo razgovor neprijateljskih vojnika. Kaže: "Da li si pronašao virček?" Ili: "Pronašao sam virček." Znali smo da su u blizini. Noću smo izlazili Joco i ja, donosili vode i opet se zavlačili u zemunicu.

Kada smo ocijenili da je neprijateljski streljački stroj prošao izašli smo i krenuli kroz Kozaru. Uz put sam se teško kretala, jer sam bila bosa. Na putu od Vitlovske niz Mlječanicu bilo je ljudskih i stočnih loševa, u raspadanju.

Kada smo stigli u Mlječanicu našli smo Branka Babiča - Slovence, koji se prebacio sa Karana u Kozaru. Bilo je još partizana, koji su došli sa njim i onih koji su ostali u Kozari i ovdje se sakupili. Istog dana na veče Branko je naredio da meni i Miru Šinik probace na područje Karana. Prebacili smo se preko ceste Prijedor - Knežica i došli na Karan. Tamo smo našli Bošku Miljegovića. Kada sam došla na Karan sjetila sam se da sam prije ofenzive u jednoj bukvi ostavila svesku sa imenima skojevac sa bosansko-nevskog sreza. Tražila sam ovu svesku, ali je nisam mogla pronaći. Bilo mi je veoma teško. Prosto me je ovo potreslo. Da je tada održan partizanski sastanak iznijela bi to, ali sastanaka nije bilo. Ostalo mi je to u svijesti, i uz nemirivalo me. To sada iznosim, iako ranije nisam. Smetalo mi je to, jer

sam pomicljala da bi neprijatelj mogao pronaći i iskoristiti u borbi protiv onih koji su se našli u spisku. Pomicljala sam da su ga možda i djeca pronašla i pocijepala.

Tih dana Mira Šinik i ja dobjeli smo nešto odjeće i obuće i krenule preko Sane za Podgrmeč. Stigle smo u Rujišku. Tu smo našle Žefketa Maglajlića, sekretara Okružnog komiteta KPJ za Podgrmeč. Bila sam raspoređena na dužnost sekretara Opštinskog komiteta SKOJ-a u Jelašinovcima. Sekretar Opštinskog komiteta Partije bio je stari Sime Bjelajac, otac Stojana Bjelajca. Uskoro su ovamo stigli Sajan Munjiza i Pero Bašket.

Nakon izvjesnog vremena preuzeala sam dužnosti sekretara Sreskog komiteta SKOJ-a za Bosanski Novi, područje Podgrmeča /prije mene bila je Nevenka Novaković/. Odavde sam povučena na skojevski kurs koje je održan u jednom selu u Podgrmeču, ali nije dugo trajao. Poslije ovog kursa, određeni sam da idemo na Kozaru: Dule Vidović, Mira Šinik, Esad Cerić i ja, kako bismo nastavili rad na organizovanju omladine. Uz put smo našli na našu jedinicu pa nam je rečeno da ne možemo preći preko Sane.

U nedjuvremenu, poslije oslobođenja Bihaća, upućena sam na partijski kurs. Na tome kursu bili su i Joco Marjanović, Zarko Zgonjanin i Sava Kesar. Po završenom kursu krenula sam na Kozaru. Sa mnom je došla i Mira Šinik. Na Kozari sam našla Miloša Stojakovića, koji je bio sekretar Okružnog komiteta KPJ za Kozaru. On mi je saopštio da sam imenovana za sekretara Okružnog komiteta SKOJ-a za Kozaru. Od tada počinje moj rad na Kozari zajedno sa članovima Okružnog komiteta SKOJ-a: Branom Prokopićem i Mladenom Oljačom.

Arhiv Bos. krajine B. Luka

ABK 209-009-010